

**2023/24 LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO:
SEPEDI LELEME LA TLALELETŠO LA PELE: KREITI YA 6 (KOTARA YA 1)**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

KOTARA YA 1				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
	<p>Hlama mešomo ya go lekola tsebo yeo morutwana a šetšego a na le yona sekolong le e ngwadiše matšatši a mararo a mathomo a kotara ya pele beke ya pele. Tshedimošo e lotwe gore bokgoni bja barutwana le thaelelo di lemogwe. Tshedimošo ye e tla šomišwa go laela mešomo ya go ruta le go ithuta.</p>			
1-2	<p>Theeletša seyalemoya goba dipego tša kuranta le go ahlahlala madireng a bjale Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theetša dintlha ka botlalo tše itšeng seyalemoyeng le go mananeo a thelebišene Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona. Botšiša dipotšišo tša go tsenelela tša go hlotla mogopolo le go nyaka ditlhaloso tše dingwe Theeletša tshedimošo go tšwa go ditšweletšwa tša mehuthuta tša bomolomo: dipego le go fa kakaretšo ya dikgopolo Go tšweletša ngangišano ya maleba ka ga ditabana tša go hlotla Hlagiša kakanyo le go e thekga ka bohlatse bjo bo tiilego Theeletša ka mafolofolo le ka go laetša go kamego Amogela dikakanyo tše di thulanago le ya gagwe gomme a iphetolela ka nepagalo mo go kamano Ahlaahla bonnete bja tshedimošo ka go bapetša le methopo ye mengwe Amogela dikakanyo tše di thulanago ka botšona o be o fetole ka maleba go ya ka maemo Ahlaahla bonnete bja tshedimošo ka go bapetša le dingwalwa tše dingwe 	<p>Bala diathekele tša kuranta Go balela tlhalošo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya pele ya go bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la puku goba dithalwa Lemoga le go ahlahlala melaetša thwii le ye e khutilego ya setšo <p>Šomiša mekgwanankgwana ya go fapana ya go bala go kwešiša seo se balwago:</p> <ul style="list-style-type: none"> go sekima, go sekema, le kakanyo go sekima dikgopolotlaleletšo <p>Mekgwanakgwana ya kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla ka fao molaetša o ka dirišwago go goketša Ahlaahla ka fao dithekniki tše di dirišwago ke bangwadi, boradihalatshwantšho le batšeaditshwantšho ba kgonago go bopa kgopolo e itšego ka lefase Hlama le go hlaloša dipoelo goba mafelelo a a ratago Go akanya le go tla ka ditsela tše dingwe go rarolla mathata 	<p>Ngwala kakaretšo ya athikele ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Laetša dintlha tše bohlokwa Latelanya dintlha Gopodišišo be o lekole mongwalo Ngwala ka bothakga ka Ngwala ka bothakgab le mongwalo wo o bonalago <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya/pele ga go ngwala Go ngwala dingwalwakanywa Go boeletša Go hlokola Go phošolla Go hlagiša 	<p>Šoma ka lentšu</p> <ul style="list-style-type: none"> Maina (Go akaretšwa mehuta ya maina go thoma bekeng ya 3-4): Mainagohle le mainakgopolo <p>Mašala (mašalathuo le mašalašupi)</p> <p>Go šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwano ya Sediri le lediri Mabaka (lefetile, lebjale, letlago) <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Karolo ya mantšu, tšhomišo ya pukuntšu <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khutlo, Fegolwana, kgorwana, khutlofegolwana, leswao la potšišo, leswao la tlabejo

KOTARA YA 1				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p> <p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>				
3-4	<p>Ahlaahla kanegelo/padi/padišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo, go sekana, go sekima <p>Theeletša ge morutiši a bala setsopolwa go tšwa go kanegelo/padi/padišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša ditsopolwa go tšwa go padi • Theeletša dintlha tše bohlokwa • Lemoga molaetša kgolo • Tswalanya le bophelo bja gagwe • Ahlaahla dikgopolokgolo le dintlha ka botlalo tše itšeng • Šomiša tshedimošo go tswa go setšweletšwa go iphetolela • Ahlaahla ka tša leago, setho, le mehola ya setšo ditšweletšweng <p>Tšea karolo go dikahlaahlo tša sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšea sebaka ka go šielana • Swarelela go sererwa • Botšiša dipotšišo tša maleba • Tiiša go kahlaahlo <p>Iphetolele go dikgopolo tša ba bangwe ka kwelobohloko le tlhomphe</p>	<p>Bala kanegelo ye kopana/padi/ padišo</p> <p>Go balela tlhalošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: Akanya go tšwa go leina la puku le go ahlaahla merero/diteng <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemoga le go hlaloša ditiragalo tše bohlokwa • Lemoga le go hlaloša ntlhatebelelo • Ahlaahla baanegwa • Lemoga le go ahlaahla maikutlo ao a hlagišitšwego • Tswalanya ditiragalo le baanegwa go bophelo bja gagwe • Šomiša mehutahuta ya mekgwanakgwana • Ahlaahla sebopego, tšhomišo ya polelo, morero le baamogedi ba molaetša • Lemoga phapano gare ga taodišophelo/dipukutšatši le dikanegelo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu • Gopodiiša ka ditšweletšwa tše di badilwego <p>Morago ga go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolela kanegelo goba dikgopolokgolo ka mafoko a 3 go fihla go 5 • Hlagiša dikhuduego tša bona ka ga ditšweletšwa tše di badilwego • Tswalanya le bophelo bja gagwe • Bapetša dipuku/ditšweletšwa tše di badilwego 	<p>Ngwala taodišo ka tshwantšho ya baanegwa/morero wa padinyana/padi/padišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go ngwala: theeletša ditsopolwa go tšwa go dipadi tše di badilwego • Kgetha diteng tše di lebanego le morero • Ngwala tshwayatshwayo ya puku • Šomiša foreime • Šomiša polelo ya maleba le sebopego sa setšweletšwa • Šomiša tlhamego ya maleba • Beakanya diteng ka kwešišo – šomiša tatelano • Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga go akaretša lekgokasediri • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu le mopeleto <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: *Madiri (mafedi, mafetedi)</p> <p>Šoma ka mafoko: Sekafoko sa leina, sekafoko sa thabe</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: Tšhomišo ya pukuntšu Leswao la makalo, leswao la potšišo, khutlo) Bontši</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
	Mekgwanakwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee		Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu	
	Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši		Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala	
KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 1: BOMOLOMO				
<ul style="list-style-type: none"> Go balela godimo (20) Thoma ka mošongwana wo mo kotareng ya pele gomme o tla feleletšwa le go rekhotwa kotare ya bobedi 				
5-6	Go theeletša setšweletšwa sa go jabetša mohl: papatšo ya seyalemoya <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya matseno: go bolela e sa le pele O botšiša dipotšišo tše di hlohleletšago go nagana ka go šomiša polelo ya maleba O šupa dikgopolo tšeo di fapanago le tša tšona O fapantšha dipono tše di ganetšanago le go fa mabaka O dirišana gabotse nakong ya dipoledišano tša sehlopha O abelana dikgopolo le go fa dikgopolo ka ga dihlogo tše di hlohlogo ka tsela ye e kwagalago, ye e kgokaganego le ye e rulagantšwego O hlama dingangišano tša nnete le tše di kwagalago go lokafatša dikgopolo O fapantšha dipono tše di ganetšanago le go fa mabaka E tsepamiša kgopolo go tlhalošo 	Setšweletšwa sa go Bala sa go jabetša Go balela kwešišo <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya Pele ga go Bala Dikakanyo tšeo di ttheilwego godimo ga hlogole dihalwa Mekgwana ya go bala <ul style="list-style-type: none"> Sekeme dikgopolokgolo Sekene o tlaleletša dikgopolokgolo Go Bala Tekakwešišo: <ul style="list-style-type: none"> Lekola setšweletšwa Akaretša setšweletšwa Go Bala le go kwešiša ditšweletšwa tša diswantšho Mohl: papatšo le phoustara Pele ga go bala, ahlaahla diswantšho Hlaloša tshedimošo Ahlaahla morero wa setšweletšwa Ahlaahla polelo yeo e šomišitšwego Laetša le go ahlaahla, go beakanya le go tšweletša diponagalo bjalo ka mmala le fonte Ahlaahla peakanyo Bapetša mehuta ya ditšweletšwa Mohl: Bapetša mehuta ya go fapana ya ditšweletšwa Mohl: Bapetša ditšweletšwa tša go fapana Mohl: phoustara le papatšo 	Ngwala setšweletšwa sa hlohleletšo, mohlala, polelo/papatšo <ul style="list-style-type: none"> Tsoša maikutlo a dikhuduego Dira ditshepišo Hlohleletša baamogedi Go beakanya, ngwala dingwalwakakanywa le go thumeletša go ngwala Tšholla dikgopolo ka moka ntle le go di hlotha ka ga sererwa le go godiša dikgopolo Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boithlamelo Hlagiša dikgopolo gabotse le ka kwešišo Hlagiša mošomo wo o laetšago bokgwari le tlhagišo ye e oketšegilego Bontšha kwešišo ya setaele le retšistara Sepetša tlhalošo ka nepagalo le ka go kwagala Ngwala lefoko le sererwa gomme a tsentšha tshedimošo ya maleba go bopa temana ye e tlemaganego/tsenelanego ka kgohlagano Tšea sephetho le go dira ditšhišinyo Hlama le go hlaloša dipelo goba mafelelo ao a a ratago Šomiša magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya/pele ga go ngwala Go ngwala dingwalwakakanywa 	Šoma ka mantšu: <ul style="list-style-type: none"> Makopanyi matlema Šoma ka mafoko: <ul style="list-style-type: none"> Polelothwii le polelotharedi Tlhalošo ya mantšu: <ul style="list-style-type: none"> Dika le diema

KOTARA YA 1				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
		<p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Go boeletša ○ Go hlokola ○ Go phošolla le ○ Go hlagiša <p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p> <p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>	
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 2: MONGWALO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taodišo (20 meputso) Kanego goba tlhalošo 5 ditemana <p>E ngwalwe mo KOTARENG ya mathomo</p>				
7-8	<p>Theeletša kanegelokopana Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gopola ditiragalo gape ka tatelano ya maleba le go šomiša lebaka la maleba • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona • Ahlaahla baanegwa • Ahlaahla thulagano, phapano, le tikologo • Ahlaahla melaetša ka go go setšweletša 	<p>Bala kanegelokopana Go balela kweišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ga go bala: • Dikakanyo di theilwe godimo ga hlogo le/goba dikerafo <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima dikgopolokgolo • Go sekena go hwetša dintlhalaleletšo <p>Mekgwanakgwana ya go bala tekakweišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tšea sepheto ka setšweletšwa • Botšiša dipotšišo ka ga setšweletšwa <p>Go ithuta dingwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekola setšweletšwa mabapi le melaetša ye e khutilego le go dira kakaretšo ya dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Hlaloša ka fao mongwadi a goketšago tebelelo ya mmadi: dithekniki tše di dirišitšwego, tshwantšho ya baanegwa • Ahlaahla ka tsinkelo mehola ya tša setšo le leago ka gare ga ditšweletšwa 	<p>Ngwala lengwalo la segwera/ditsenywa tša pukutšatši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša kalo ya maleba • Bontšha temogo ya baamogedi ba tshedimošo le setaele • šomisa segalo sa maleba • Go beakanya, go ngwala dingwalwakakaywa le go thumeletša go ngwala, go nepešiša go kaonafatša mopeleto, mabaka le kgokaganya mafoko go bopa temana ye tsenelelago ka kgohlagano • Šomiša mantšu a dikgokaganyi, mohlala, "le ge go le bjalo", mahlalosešagotee le malatodi go kopanya mafoko go bopa temana ye tsenelelagoka kgohlagano • Šomiša mopeleto wo o nepagetšego le maswaodikga <p>Šomiša magato a go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tswalantšhang mantšu <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhalošo tše ntši • Ditlhalošo tša go fapana <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabaka <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karolontšu • Ditumatshwano

KOTARA YA 1				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
		<ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla thulaganyo, morero, tikologo, tshwantšho ya baanegwa Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu <p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go hlokola Go phošolla Go hlagiša <p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p> <p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>	
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 3: BOIPHETOLELO GO DINGWALWA (50 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Setšweletšwa sa dingwalo/sa go ngwalwa (20 meputso) Seswantšho (10 meputso) 			<ul style="list-style-type: none"> Dibopego le Melao ya Tšhomišo ya Polelo (20 meputso) <p>Mešongwana ya mošomo wo e ka no se ngwalwe ka nako/tulo e tee</p>	
9-10	<p>Theetša le go ahlaahla poledišano</p> <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo Theetša tshedimošo go tšwa go ditšweletšwa tša bomolomo tša mehutahuta mo go poledišano Fa kakaretšo ya dikgopolokgolo le go ngwala dinthla ka botlalo tše itšeng Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha Lemoga le go ahlaahla diponagalo tše bohlokwa Ahlaahla kamano, polelo ka mmele ya seboledi, diteng, retšistara, le kgetho ya mantšu Ahlaahla tlhamego ya setšweletšwa 	<p>Bala papadi e bonolo goba tiragatšo/terama</p> <p>Go balela kwešišo</p> <p>Mešongwana ya pele ga go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikakanyo di theilwe godimo ga hlogo le goba dikerafo <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tšea sepheto ka do hlaloša matšu ao e sego a tiwaelo le diswantšho Tekolo ya go godiša kwešišo <p>Tekolo</p> <p>Mekgwanakgwana ya tekakwešišo</p> <ul style="list-style-type: none"> Phatlalatšo ya setšweletšwa Akaretša setšweletšwa Šomiša pukuntšu go tšweletša tlotlontšu 	<p>Ngwala poledišano</p> <ul style="list-style-type: none"> Utolla baanegwa le thlohleletšo Nyaka segalo le moya wo o fokago Hlola goba go oketša godimo ga phapano ye e lego gona Tšweletša sengwalwakakanywa sa mathomo ke temogo ya kgopolokgolo Bontšha kwešišo ya setaele le retšistara Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boithamelolo Šomiša mehutahuta ya Mafoko: mafokonolo, mafokontši le mafokofokwana <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya/pele ga go ngwala Go ngwala dingwalwakakanywa Go boeletša Go hlokola Go phošolla le Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlathi (okgwa, nako le lefelo) <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditsebjana <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehuta ya mafoko (Ditatamente, Dipotšišo, Ditaello) <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlalosešagotee, Malatodi
	<p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/o tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p>	<p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p>		
	<p>Go balela boipshino:</p> <p>Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>		

MEŠONGWANA YA KELOKAGO

<p>Mešongwana ya go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapafapana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela mabapi le Covid-19 	<p>Mešongwana ya go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a gobala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana ya go bala tekatlhaloganyo • Mešongwana ya dingwalwa go lebeletšwe mehuta e meraro ya dingwalwa yeo e kgethilwego kotareng ye 	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Go dira ditemana • Dingwalwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala ga boithlamelo 	<p>Mešongwana ya melawana le tšhomišo ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapafapana ya melawana le tšhomišo ya polelo
--	---	---	--

KREITI 6 ENG HL SUMMARY OF FORMAL ASSESSMENT TASKS: KOTARA YA 1

<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO WA 1: BOMOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20) <p>Mošongwana wo o tla dirwa go thoma ka kotara ya pele go fihla ka kotara ya bobedi ge o tla rekhotwa meputso</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO WA 2: GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taodišo (20) <p>Taodišo kanegelo/taodišo tlhaloši Ditemana tše hlano mo kotareng ye</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO WA 3: BOIPHETOLELO GO NGWALA (50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dingwalwa tša go balwa le tša go se balwe (20) • Dingwalwa tša go bonwa (10) • Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20) <p>Mešongwa ya mošomo wo e ka no se ngwalwe ka nako/tulo e tee</p>
---	---	---

KOTARA YA 2				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
1-2	<p>Theeletša le go ahaahla setšweletšwa sa ditaelo, mohlala, metswako, ditšhupetšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo Gopola tshepetšo gape • Lemoga dihlogo tše bohlokwa • Efa ditaelo tša go kwagala, mohlala, go dira komiki ya tee • Dira dinoutse gomme o šomiše ditaelo tše di badilwego • Botšiša dipotšišo go hlatholla • Swayaswaya ka ga tlhathollo ya ditaelo 	<p>Bala setšweletšwa sa ditaelo</p> <p>Go balela tlhalošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla dikokwane tša setšweletšwa: Peakanyo le melao ya setšweletšwa • Beakanya ditaelo tše di hlakhlantšwego ka tsela ya maleba <p>Mekgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekeme dikgopolokgolo • Sekene o tlaleletša dikgopolokgolo <p>Mekgwanakgwana ya kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Botšiša dipotšišo ka setšweletšwa - Ahlaahla setšweletšwa <p>Mekgwanakgwana ya kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botšiša dipotšišo mabapi le setšweletšwa • Tšea diphetho mabapi le setšweletšwa • Bontšha kwešišo ya setšweletšwa le ka mo se šomago ka gona: go balaka ntu ka ntšu • Lemoga le go hlaloša dibopego tša go fapana, tšhomišo ya polelo le morero • Lemoga le go lekola retšistara ya setšweletšwa • Kwešiša le go šomiša setšweletšwa sa tshedimošo ka nepagalo • Bapetša metswako ye mebedi ya go fapana goba ditaelo • Sekaseka dithalwa tša go bonwa le go fa dikarabo 	<p>Ngwala setšweletšwa sa ditaelo, mohlala, ka fao bogobe bo apewago ka gona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya ka go kwešišega • Ngwala ka lenaneo ditlabakelo le ditswaki • Šomiša dipukuntšu • Šomiša ditaelo • Hlama foreime ya go ngwala • Šomiša dikafoko tša go kgokagantšha le mekgwa ya peakanyo • Hlatholla tshepedišo • Beakanya mantšu le mafoko ka nepagalo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa, • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mašala (thuo le šupi) • Kutu, dihlogo, Meselana <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sediri, sedirwa <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karoganyo ya mantšu, Tšhomišo ya pukuntšu
		<p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Kelo ya go lthuta – Go itokišeletšwa go balela godimo</p>	<p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabbolla mopeleto le tlotlontšu</p>	

KOTARA YA 2					
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO	
	Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši		Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala		
MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO WA 1: Bomolomo Go Balela Godimo (20) Mošomo wo o tšwetšwa pele go tšwa kotareng ya pele, gomme o tla feleletšwa le go rekhotwa mo kotareng ya bobedi					
3-4	Theeletša le go ahlaahla kanegelo <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo, go sekena, go sekima Lemoga merero, botšiša dipotšišo, tswalanya dikgopolo le maitemogelo a bophelo bja gagwe Lemoga le go ahlaahla ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona Ahlaahla dikarabo go setšweletšwa Tswalanya le bophelo Ahlaahla ka tša leago, setho, le mehola ya setšo ditšweletšweng tše di fapanego le go swayaswaya ka fao dilo tše di sepetšwago ka gona ka setšweletšweng, mohlala, go nagana ka go sekamela lehlakoreng letee Diriša mabokgoni a go hlagiša, mohlala, thlabošo ya lentšu, lebelo, go khutša, leemo, polelo ya dika tša mmele, bj, bj 	Bala kanegelo Go balela tlhalošo <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya pele ga go bala, mohlala, kakanyo ye e theilwego mo go leina la puku goba dithalwa Mekgwankgwana ya go bala <ul style="list-style-type: none"> Akanya tlhalošo ya mantšu a sa tlwaelegago le dithalwa Go lebeledišiša le go oketša kwešišo Mekgwankgwana ya kwešišo: <ul style="list-style-type: none"> Dira dikakanyo ka setšweletšwa Tšea dipheho ka setšweletšwa Go ithuta dingwalo <ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla ka ga tša leago le mehola ya setšo mo go ditšweletšwa Hlatholla le go ahlaahla molaetša Laetša kwešišo ya setsweletšwa tswalano ya sona le bophelo bja gagwe, morero wa sona le ka fao se šomago ka gona Akaretša setšweletšwa ka methaladi ye 3-5 	Ngwala kanegelo <ul style="list-style-type: none"> Hlama baanegwa ba go kgodiša Bontšha tsebo ya moanegwa, thulaganyo, tikologo, thulano, le sehloa Rulaganya ditragalo tše kgolo ka go diriša tšhate ya tatelano – mathomo (kalotaba), bogare (kgodišo ya ditiro, sehloa) le mafelelo (tlemollo ya lehuto) Beakanya ka kwešišo Hlagiša dikgopolo gabotse le ka kwešišo Šomiša morero goba molaetša Šomiša magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya/pele ga go ngwala Go ngwala dingwalwakakanywa, Go boeletša Go hlokola Go phošolla le Go hlagiša 	Šoma ka mantšu: <ul style="list-style-type: none"> Modirišogo Šoma ka mafoko: <ul style="list-style-type: none"> Lebjale, lefitile, letlago Tlhalošo ya lentšu: <ul style="list-style-type: none"> Dika le diema 	
	Mekgwankgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhaho/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee ga kanegelo/padi/padišo Kelo ya go balela godimo Kelo ya go lthuta – Go itokišeletšwa go balela godimo	Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu			
	Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši			Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala	
5-6	Theeletša le go ahlaahla sereto	Bala sereto se bonolo	Ngwala sereto	Šoma ka lentšu: <ul style="list-style-type: none"> Matlema 	

KOTARA YA 2

BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
	<ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo • Hlagiša dikhuduego ka tsela ya go laetša kamego • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Swayaswaya ka mehola ya medumo le tša go bonwa bjalo ka mošito, poeletšo, poeletšamodumo le dipapetšo • Hlatholla diteng tša sereto • Fa kakaretšo ya sereto • Ahlaahla mošito le morumokwano • Ahlaahla dibopego tše di fapanego tša direto • Ahlaahla dibopego tša direto 	<ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele gago bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Balela godimo ka thempo ya maleba, hlabošo ya maleba le pharafreisi • Beakanya ka fao setšweletšwa se balwago go swanela motheeletši • Bontšha kwešišo ya setšweletšwa, le kopano ya sona le bophelo bja gagwe • Hlaola le go sekaseka dipharologantšho tša dingwalwa tše di fapanago tša go ngwala goba mehuta ya ditšweletšwa, mohlala, mošito, morumokwano, mothofatšo, tshwantšhišo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<ul style="list-style-type: none"> • Šomiša poeletšomedumo (poeletšaditumammgo, poeletšatumanoši), tshwantšhišo, tshwantšhanyo, • Šomiša polelo ya go hlaloša • Go beakanya • Tšweletša sengwalwakakanywa sa mathomo ka temogo ya kgopolokgolo • Bontšha kwešišo ya setaele le retsistara • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boithlamelo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahlathi (mokgwa, nako) <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirwa <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikokwane tša theto • Poeletšomedumo (poeletšotumammogo le poeletšotumanoši) Dikapolelo, tshwantšhanyo, mothofatšo
	<p>Mekgwanakwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Kelo ya go balela godimo</p>	<p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p>		
	<p>Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>		
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa tirišano: (10) Mošongwana wo o tla ngwalwa pele ga ge o ngwalwa molekwana 				
<p>7-8</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, pego ya tša boso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo • Theeletša dintlha tše itšeng ka botlalo • Ahlaahla ka fao tshedimošo e nago le mohola • Tswalanya tshedimošo le bophelo • Ahlaahla ditlamorago tše di kgonegago mo bathong 	<p>Bala setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, pego ya tša boso</p> <p>Go balela tlhalošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya gotšwa go leina la puku, dihlogo le diswantšho <p>Mekgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekeme dikgopolokgolo - Sekene o tlaleletša dikgopolokgolo <p>Mekgwanakwana ya go balela kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akaratšha setšweletšwa 	<p>Ngwala setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, tšhate ya tša boso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tša go bonwa le diteng tša maleba tše di lebanego le morero • Hlagiša tshedimošo ka go šomiša mmepe • Tšhate, kerafo goba sethwala <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlaodi <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maina le dinoko <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomišo ya pukuntšu • Ditumatshwano

KOTARA YA 2				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
	<ul style="list-style-type: none"> Bapetša mabaka mo mafelelong a go fapana, bontšha ka mabaka boyo bjo bo ratwago ka mabaka Tšea karolo go dikahlaahlo, fahlela dikakanyo tša gagwe Lemoga diponagalo tša dipego tša boso, retšistara, le mohuta wa polelo wo o šomišitšwego Šomiša mekgwanakgwana ya tsenelelano go kgona go kgokagana mo go mabaka a sehlopha Hlatholla le go ahlaahla ditšweletšwa tša go bona tša go raragana kudu 	<ul style="list-style-type: none"> Botšiša dipotšišo mabapi le setšweletšwa Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: sekima go kgona go hwetša kgopolo kakaretšo, sekenela dinthla ka botlalo tše itšego Lemoga tsela yeo setšweletšwa se rulagantšwego ka gona Bapetša diphapano le ditshwano go mafelo a go fapana Bala setšweletšwa sa tshedimošo le tša go bonwa, mohlala, mmepe Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, dira dikakanyo ka go šomiša dithuši tša setšweletšwa le tša kamano Hlatha tša go bonwa Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<ul style="list-style-type: none"> Go boeletša Go hlokola Go phošolla Go hlagiša 	
	<p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Kelo ya go go balela godimo</p>	<p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p>		
	<p>Go balela boipshino:</p> <p>Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>		
9-10	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO 5: MOLEKO WA PHUPU BOIPHETOLELEO GO DINGWALWA (50 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potšišo 1: Setšweletšwa sa go balwa/sa go se balwe (20) Potšišo 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10) Potšišo 3: Go ngwala kakaretšo (5) Potšišo 4: Diboepgo le melao le tšhomišo ya polelo (15) 			

MOŠOMO WA KELOKAGO (KELO YA GO ITHUTA)

<p>Mešongwana ya go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya fapafapana ya go theeletša le go bolela 	<p>Mešongwana ya go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana tekatlhaologanyo <p>Mešongwana go tšwa go sengwalwa go lebeletšwe mehuta e meraro ya dingwalwa tšMeo di kgethilwego kotareng ye</p>	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Go dira ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo <p>Go ngwala ga boithamelolo</p>	<p>Melawana le tšhomišo ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapanafapana ya melawana le tšhomišo ya polelo
---	---	---	--

KREITI YA 6 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 2

<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO 1: BOMOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20) <p>Mošongwana wo o tla tšwetšwa pele kotareng ya bobedi go tšwa kotareng ya pele</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 4: GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sengwa sa tirišano: (10) • Mošongwana wo o ngwalwa pele ga molekwana 	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO 5: MOLEKO (50) BOIPHETOLELO GO DINGWALWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 1: Tekatlhaologanyo ya sengwalwa sa go balwa/sa go se balwe (20) • Potšišo 2: Tekatlhaologanyo ya sengwalwa sa go bonwa (10) • Potšišo 3: Kakaretšo (5) • Potšišo 4: Dibopego le melawana le tšhomišo ya polelo (15)
--	---	--

KOTARA YA 3				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
1-2	<p>Theeletša le go ahlaahla dingwalotšhaba mohl. nonwanepheleteletšannete/kakanyatlhalošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo • Morirutiši o šomiša mokgwa wa go bala ka go šielena • Gopola ditiragalo gape ka tatelano ya maleba le go šomiša lebaka la maleba • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha <p>Go theeletša:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go go hlangwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona • Ahlaahla baanegwa • Ahlaahla thulaganyo, phapano, le tikologo • Ahlaahla melaetša ka go se tšweletšwa • Gopodišiša ka ga ditlwaelo, mehola le ditumelo tša setšo • Gopodišiša ka ga tharagano ya botse le bobe <p>Kelo ya go ithuta – go itokišetša tlhagišo ya bomolomo ya protšekte</p>	<p>Ngwala kanegelo ya dingwalotšhaba mohl. nonwanepheleteletšannete/kakanyatlhalošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ga go bala mohl. dikakanyo godimo ga hlogo le dithalwa <p>Go balela tlhalošo Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekema dintlhakgolo • Go sekena dintlhatlaleletšo <p>Mekgwanakgwana ya kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go bona dikarolo tša setšweletšwa ka leihlo la moya • Amanyane le bophelo bja gagwe <p>Go ithuta dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla dielemente tša nonwanetsholo, mohlala, baanegwa le melaetša • Hlaloša tlhalošo le dikarabo kakaretšo go setšweletšwa • Hlama le go hlaloša dipoelo goba mafelelo ao a a ratago • Akaretša setšweletšwa ka mafoko a 3-5 <p>Maano a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (Tlogela tšohle o bale) • Go bala ka go hlahlwa • Go balwa ka go abelana • Go bala ka bobedi • Go bala kanegelo ka noši <p>Go balela go ithabiša:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/padišo e balwe motsotso ye masometharo ka letšatši • Lebeledišiša setšweletšwa ka noši • Amanyane le maemo a gagwe 	<p>Ngwala seswantšho sa moanegwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gopola ka tshwantšho ya baanegwa • Šomiša mantšu a go hlaloša go bapetša baanegwa • Go beakanya, go ngwala dingwalakakanywa le go thumeletša go ngwala, go nepiša go kaonafatša mopeleto, mabaka le go kgokaganya mafoko go bopa temana ye tselelelago ka kgohlagano • Bontšha kwešišo ya tikologo, thulaganyo, thulano le morero • Tšhomišo ya maleba ya mabaka <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša <p>Pukuntšu ya mong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong • Šomiša dithalwa goba mafoko le ditlhalošo go tliša molaetša • Bea mantšu a mafsa letlapeng <p>Šomiša karata ya go laola tšwelelo ya go bala</p>	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlaodi • madiri (modirišogo) <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tira le Tirwa • maganetši <p>Mopeleto le maswaodikga: Maswaodikga</p>
3-4	<p>Theeletša le go tšea karolo go dipoledišano tše kopana mabapi le go dingwalo tš e di kgethilwego (mohl.</p>	<p>Balela tshedimošo dingwalo tše di kgethilwego tša protšeke (mohl.</p>	<p>Šomiša dithalwa tša go fapana tša go dira nyakišišo ya protšeke</p>	<p>Šoma ka mantšu: Mahlathi</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
LEGATO LA 1 LA PROTŠEKE NYAKIŠIŠO	<p>theto/dingwalotšhaba/tiragatšo/kanegelokopana):</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla magato a nyakišišo le nako yeo e beilwego Ahlaahla/kgodišo ya le dipotšišo tša go hlhla/tabana Bolela ka didirišwa tšeo o dišomišago Tebeledišišo ya go tsea dinoutse Hlaloša methopo le bohlokwa bja lenaneo la yona Hlaloša dikreaiteria tša kelo le diruburuki/segonthišiša dintlha <p>Barutwana ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arolwa ka dihlophana goba ba šoma ka botee Kgoboketša tshedimošo ya nyakišišo Abelana tshedimošo, dikgopolo le go tšea karolo dikahlaahlong Hlama lenaneo la methopo Boloka bohlatse bja nyakišišo ka fare ga faele tša bona 	<p>theto/dingwalotšhaba/tiragatšo/kanegelokopana):</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae:</p> <ul style="list-style-type: none"> Efa di dirišwa tšeo o tlo dišomišago go dira nyakišišo Hlohloletša barutwana go oketša didirišwa Lebeledišiša sengwalwa go thatloša kwišišothe Ahlaahla kamano ya diponego/dikokwane theto/dinonwane/tiragatšo/kanegelokopana Ahlaahla seabe sa thekiniki ya dibonwa mo pading (theto/dinonwane/tiragatšo/kanegelokopana) <p>Barutwana ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> Šomiša mekgwanakgwana ya go balela kwešišo Sekima dintlha kgolo Sekema go thekga dintlha Akanya Hlaloša mantšu ao a sa tlwaelegago le diswantšho go rarolla mathata le go tšweletša dikakanyo dikgopolo tša bona (Mohl. Mepe wa monagano, tatelano ya ditšhate, Sediko, bj.bj) Ngwala dinoutse go itukišetša kgato ya 2: Go ngwala 	<p>Mešongwana ya matsenyagae:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlagiša diforeimi tša maleba/di dirišwa tša go thekga mehuta ya ditšweletša tšeo o swanetšego go dihlagiša (Mohl. mepe wa monagano, tatelano ya ditaba, tšhomišo ya dithwalo, bj.bj) Boeletša methopo le bohlokwa bja yona Boeletša dinyakwa tša tekolo le ditlhaloso tša ruburiki gammogo le sekgonthišiša dintlha Gopotša barutwana go ela hloko go araba dipotšišo tša hlhlo <p>Barutwana ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepelela magato a a latelago Araba potšišo hlhlo/hlogo ya nyakišišo ka go kgetha tshedimošo ya maleba Ela hloko: ge o šomiša mantšu a ga go ge o itukišetša Kgato ya 2: Latela foreimi ya go ngwala (ge go hlokagala) Šomiša polelo le dibopego tša go tswalanya le setšweletšwa seo a se ngwalago 	<p>Šoma ka mafoko:</p> <p>Mafokofokwana</p> <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <p>Lentšu le tee legatong la sekafoko</p> <p>Gatelela dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo tše di sepelelanago le mohuta wa</p> <p>(Mohl. theto/dinonwane/tiragatšo/kanegelokopana):</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya dikutollo tša nyakišišo (mohl. mmepe wa monagano) Hlaloša tshedimošo Šomiša tlotlontšu ya go amana le nyakišošo Melawana ya methopo
	<p>Ditemošo go morutiši:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Magato a go ngwala a go ralala leboo la beke tše pedi ✓ Bohlatse bja magato a protšekte di lotwe ka gare ga faele ya morutwana ✓ Laetša gore nyakišišo e dirwa bjang – ‘Ke a diro, Re a diro, O a dira’ ✓ Dipotšišo tša nyakišišo diswanetše go tswa go hlogo taba ✓ Ela hloko ditšhupetšo le sebopego sa lenaneo la methopo ✓ Kgato ya 1: Nyakišišo o šomiša ruburiki/sekgonthišiša dintlha gomme o fe dipolwa ✓ Mešomo ka moka e swanetše go phethagatšwa phaphošing ka fase ga tlahlo ya morutiši 			

KOTARA YA 3				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
5-6 LEGATO LA 2 LA PROTŠEKTE GO NGWALA	<p>Mekgwanakgwana ya go theeleša – tsepelela go dingwalo tše di kgethilwego go tlhagiša protšeke (mohl. theto/tiragatšo/kanegelokopana/dingwalotšhaba):</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boeletša dipotšišo ya go hlalathe/ hlogo taba tša nyakišišo Ahlaahla diponagalo tša dingwalwa go ya ka dinyakwa tša gona Netefatša gore barutwana ba ikemišeditše go thoma ka Kgato 2: Go ngwala Ahlaahla le barutwana gore ba beakanya bjang go ngwala nyakišišo ya bona ba šomiša dipolelo tše ba di hweditšego ga ba dira nyakišišo Ahlaahla magato a go ngwala Efa ditaelo ka mošomo wa go ngwala Ahlaahla sebopego mošomo wa go ngwalwa woo o tlogo o tsweletša (taodišo/dipoelo/posetara, bj.bj.) <p>Barutwana ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana bat la tsea karolo mo go ahlaahleng Kwešiša dinyakwa tša go amana potšišo/hlogo taba 	<p>Mekgwanakgwa ya go bala le go bogela:</p> <p>Hlahla barutwana go latela magato a go ngwala:</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae:</p> <ul style="list-style-type: none"> Efa hlalošo ka dinako tšeo di beilwego Hlahla barutwana, ba tla bala ba šomiša dinoutse tša nyakišišo Bala o hlalošego ruburiki Hlaloša dikheiteria le dinyakwa tša ruburiki <p>Barutwana ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bala sengwalo se se kgwethilwego Bala o kwešiše rubriki Bala o kwešiše foreimi ya go ngwala Lemoga melawana ya setšweletšwa se go nyakišišwago ka sona 	<p>Ngwala/thala polelo ya go ngwalwa ka hlogo ye a e kgethilwego</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae:</p> <ul style="list-style-type: none"> Efa barutwana foreimi ya go ngwala Hlahla gore ba ka tlatša foreimi bjang Ahlaahla magato a go ngwala: <p>Hlaloša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya/pele ga go ngwala Sengwalwakakanywa Bošeletša Go hlokola Go phošolla le Go hlagiša Ahlaahla diponagalo, lemoga dibopego lemelawana ya mohuta wa sengwalo seo se kgethilwego <p>Barutwana ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Šomiša foreimo (go go hlokega) Badišiša sengwalwakakanywa sa nathomo Hlokola diphošo morago ga go bala gape sengwalwakakanywa Ngwala le go hlagiša setšweletšwa sa mafelelo 	<p>Šoma ka mantšu: Medu Šoma ka mafoko: Mafokonolo, Mafokofokwana Šoma ka mafoko: Madiiri</p> <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <p>Khutlofegelwana</p> <p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <ul style="list-style-type: none"> Maswaodikgale mopeleto Tlotlontšu go dikamano Tlhamego le dibopego tša maleba Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo Ditemana le melao ya dibogelwa Tatelano ya maleba ya ditemana/dikgopolologo tliša kwano Melao ya polelo go dihlogo tše di kgethilwego
	<p>Temošo go barutiši:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mošomo wa go ngwala o tswela pele ka beke tše pedi ✓ Bohlatše bja magato a gongwala bo swanetše lotwa kagare ga puku ya moithuti/faele/bohlatše bja portfolio ✓ Laola magato a go ngwala ✓ Dipoelo tša nyakišišo diswanetše go araba dipotšišo/sererwa ✓ Ela hloko ditšhupetšo le hlamego ya lenaneo la dipuku ✓ Lekola magato2: Ngwala o šomiša ruburiki gomme o fedipoelo go barutwana ✓ Mešomo ka moka e swanetše go phethagatka phaphošing ka fase ga hlahlo ya morutiši ✓ Morutwana o mongwe le o mongwe/o swanetše go hlagiša mošomo wa gagwe woo o tlogo swaiwa a šomiša ruburiki 			

KOTARA YA 3

BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>LEGATO LA 3 BOMOLOMO</p>	<p>HLOKOMELA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ka moka e dirwe ka phapošing ka tlhahlo ya morutiši. • Mošomo wa thagišo ya bomolomo o ka dirwa ka ditsela tše di latelago: ka botee, ka bobedi, ka dihlopha fela e le wa ka ka o tee ke o tee ka ruburiki ya gona. • E sanetše e be e lebane le sengwalo se se kgethilwego (mohl. theto/kanegelokopana/tiragatšo/padi). • Go itokišetša thagišo ya bomolomo go swanetše go thoma ka kotare ya boraro gomme go rungwe ka kotare ya bone ge meputso e rekotwa. 			
<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 6 Go ngwala (10+30+=40) Protšeke e dirwe ka e tee ya mehuta ya dingwalwa: Direto/dinonwane/kanegelokopana/tiragatšo/padi</p>		<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 7: (BOMOLOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go hlagiša protšeke ka bomolomo (20) <p>Temošo: Go swanetše go šomišwe mehuta ya go fapana ya dingwalwa Thoma ka Bomolomo go kotara 3 gomme o feleletše kotareng 4 ge go tlo rikota meputso</p>		
<p>7-8</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla ditiragatšo/papadi/terama Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlanguwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona • Lemoga merero, botšiša dipotšišo • Lemoga le go ahlaahla mehola ka gare ga setšweletšwa • Tswalanya diteng le melaetša ka gare ga setšweletšwa le bophelo bja gagwe • Fa tshwayotshwayo ye e tseneletšego ya molaetša mo go setšweletšwa 	<p>Bala tshwayatshwayo ya tiragatšo Go balela tihalošo Mešongwana ya pele ga go bala, mohlala, kakanyo ye e theilwego mo go leina la puku goba dithalwa</p> <p>Mekgwanakgwa ya go bala Šomiša mekgwanakgwana ya go bala ya go fapana, mohlala, go sekima, go sekena go laetša dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo</p> <p>Mekgwanakgwana ya kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanya le bophelo bja gagwe • Dira diphetho <p>Go ithuta dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla ka tsinkelo mehola ya tša setšo le leago mo go ditšweletšwa • Lemoga mahlakore a go fapana gomme a fa lehlakore la gagwe le le theilwego godimo ga bohlatse bja ka gare ga setšweletšwa <p>Maano a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (Tlogela tšohle o bale) • Go bala ka go hlahlwa • Go balwa ka go abelana • Go bala ka bobedi • Go bala kanegelo ka noši 	<p>Ngwala poledišano/sengwalo se se kopana sa tiragatšo/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša tshwantšho ya baanegwa • Šomiša kalo ya maleba • Nyaka segalo goba moya wo o fokago • Bontšha kwešišo ya setaele le retšistara <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša <p>Pukuntšu ya mong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong • Šomiša dithalwa goba mafoko le ditlhalošo go tliša molaetša • Bea mantšu a mafsa letlapeng <p>Šomiša karata ya go laola tšwelelo ya go bala</p>	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutu, dihlogo le meselana <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tira le tirwa • Mabotšiši <p>Mopeleto le maswaodikga: Maswao a ditsebjana</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
		<p>Go balela go ithabiša:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/padišo e balwe motsotso ye masometharo ka letšatši • Lebeledišiša setšweletšwa ka noši • Amanya le maemo a gagwe 		
9-10	<p>Theeletša goba bogela ditšweletšwa tša go kwewa/bonwa/balwa/khathune/mesetho ya metlae</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo • Bogela le go ahlaahla diteng le melaetša ya setšweletšwa • Ahlaahla bohlokwa bja dithalwa le mmino • Ahlaahla nepagalo ya dithalwa • Abelana dikgopolo mabapi le leina la puku le setšweletšwa • Ahlaahla mantšu a mangwe le a mangwe a a lego bohlokwa go kwešišeng lenaneo • Ahlaahla baanegwathwadi le molaetša wo o nepišitšwego <p>Lemoga le go ahlaahla ka fao mahlakore a huetšwago ke diteng, kgetho ya mantšu le polelo ya mmele ya mmoledi</p>	<p>Bala khathune/mesetho ya metlae go tšwa go pukukgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaello tše kopana tše di gatišitšwego le go di hlatholla le go hlaloša setšweletšwa sa tša go bonwa: dikerafo, diswantšho, dithalwa • Lekola setšweletšwa mabapi le melaetša ye e khutilego le go dira kakaretšo ya dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Hlaloša ka fao mongwadi a goketšago tebelelo ya mmadi: dithekniki tše di dirišetšwego, tshwantšho ya baanegwa • Ahlaahla ka tsinkelo mehola ya setšo le leago ka gare ga ditšweletšwa • Lemoga mahlakore a go fapana le go fa lehlakore la gagwe le le theilwego godimo ga bohlatse bja ka gare ga setšweletšwa • Hlatha le go sekaseka dinthla ka botlalo ka gare ga ditšweletšwa • Fetišetša dinthla ka botlalo sebopegong se se itšego go iša go se sengwe <p>Maano a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (Tlogela tšohle o bale) • Go bala ka go hlahlwa • Go balwa ka go abelana • Go bala ka bobedi • Go bala kanegelo ka noši <p>Go balela go ithabiša:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/padišo e balwe motsotso ye masometharo ka letšatši 	<p>Ngwala khathune/mesetho ya metlae</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša foreime • Hlaloša kgopolo • Akaretša š • Šomiša tlhamego ya maleba • Šomiša baanegwa thwadi le baanegwatlaleletšo ba go thabiša • Šomiša thulaganyo le thulano ya maatlakgogedi • Ngwala le go akanyetša ditšweletšwa go bonwa ka go šomiša polelo, diswantšho le dipolelo papatšo tša medumo ka boithlamelo bjalo ka papatšo ya thelebišene <p>Šomiša magato a go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša <p>Pukuntšu ya mong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong • Šomiša dithalwa goba mafoko le ditlhalošo go tliša molaetša • Bea mantšu a mafsa letlapeng <p>Šomiša karata ya go laola tšwelelo ya go bala</p>	<p>Šoma ka mantšu: Madiri, medirišo, mahlathi, mahlaodi</p> <p>Šoma ka mafoko: Tira le tirwa, polelotebanyi, polelotharedi</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: Tšhomišo ya pukuntšu, karogano ya mantšu</p>

KOTARA YA 3

BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
		<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša setšweletšwa ka noši <p>Amanya le maemo a gagwe</p>		

MEŠOMO YA KELOKAGO

<p>Mešongwana ya go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya go fapafapana ya go theeletša le go bolela 	<p>Mešongwana ya go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo Tekatlaologanyo ya go bala <p>Mešongwana ya dingwalwa ka mehuta e meraro ya dingwalwa tšeo dikgethilwego kotareng ye</p>	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Go dira ditemana Dingwalwa ta tirišano Taodišo <p>Go ngwala</p>	<p>Mešongwana ya melawana le tšhomišo ya polelo</p> <p>Mešongwana ya go fapafapana ya melawana le tšhomišo ya polelo</p>
---	--	--	--

SEPEDI LELEME LA GAE KREITI YA 6 KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 3

<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ngwala ga boitlhamelo (10+30=40 meputso) Protšeke ye e theilwego go ye nngwe ya dingwalo tšeo di rutilwego: direto/dinonwane/dikanegelokopana/tiragatšo/padi 	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7: BOMOLOMO</p> <p>Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ela hloko: Go be le mohlwaela wa dingwalo go selaganya mephato Thoma ka mošomo wa bomolomo kotareng ya 3 gomme le o phethe ka kotare ya bone ge meputso e rekhotwa
---	---

KOTARA YA 4				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MALAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
1-2	<p>Theeletša le go ahlaha kanegelo ya dingwalotšhaba, mohl. kakanyatlhalošo le pheteletšannete</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae: Kakanyo Morutiši o šomiša mokgwa wa go balasetšweletšwa ka go šielana</p> <ul style="list-style-type: none"> Gopola ditiragalo gape ka tatelano ya maleba le go šomiša lebaka la maleba Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha Go theeletša: Lemoga ka fao go lebelela diilo ka leihlo le tee go go hlangwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona Ahlaahla baanegwa Ahlaahla thulaganyo, phapano, le tikologo Ahlaahla melaetša ka go se tšweletšwa Gopodišiša ka ga ditlwaelo, mehola le ditumelo tša setšo Gopodišiša ka ga tharagano ya botse le bobé <p>Ekiša potšišotherišano ka kreiting:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dira tlhagišo ya bomolomo Laetša temogo ya baamogedi ba go fapana Pišo ya go fapana ya mantša segalo le lebelo Lebeledišiša tlhagišo tša gagwe le tša ba bangwe Efa dipoelo tša go agiša tše di lekanego <p>Kelo ya go ithuta – go itokišetša tlhagišo ya bomolomo</p>	<p>Bala kanegelo ya dingwalotšhaba, mohl. nonwanepheleteletšannete goba nonwanekakanyatlhalo</p> <p>Go balela tlhalošo</p> <p>Mešongwana ya pele ga go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima le go sekena, go akanya o šomiša ditšhupetšotša dibogelwa <p>Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: go sekima, go sekena, kakanyo, go bogela tša go bonwa go kgona go hlatholla</p> <p>Mekgwanakgwana ya tekakwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bona dikarolo tša setšweletšwa ka leihlo la moya Amanya le bophelo bja gagwe <p>Go ithuta dingwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla dielemente tša nonwanetsholo, mohlala, baanegwa le melaetša Hlaloša tlhalošo le dikarabo kakaretšo go setšweletšwa Hlama le go hlaloša dipoelo goba mafelelo ao a a ratago Akaretša setšweletšwa ka mafoko a 5-10 <p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Go balela boipshino:</p> <p>Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<p>Ngwala nonwane, mohl. Nonwane kakanyatlhalošo goba nonwane pheteletšannete</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngwalela nyakišišo ya mong, boithabišo, boikgopolelo, le boithlamelo Akaretša thuto ya leago Šomiša baanegwa ba maatla Somiša tlotlontšu ya maleba Tšweletša dikgopolo Tšweletša dikgopolo tša maleba ka tatelano Gopodišiša o lebelele mošomo wa boithlamelo <p>Hlama setšweletšwa o hlokometše dikgopolokgolo le tšhomišo ya maleba ya tšhomišo ya polelo o lebeletše maikemišetšo le baamogedi</p> <p>Šomiša magato a go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya/pele ga go ngwala Go ngwala dingwalwakakanywa Go boeletša Go hlokola Go phošolla Go hlagiša <p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p> <p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlaodi (a sebopego le a palo) Tekatekanyo (mahlaodi) <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mafokonolo le mafokofokwana Mehuta ya mafoko (statamente, dipotšišo le ditaelo) <p>Tlhalošo ya lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Malatodi le mahlaolosetšagottee

KOTARA YA 4				
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MALAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
KELO YA SEMMUŠO 7: <ul style="list-style-type: none"> Bomolomo (20 meputso) Mošomo wo o tla thongwa ka kotara ya boraro. O tla rekhotwa ka Kotara ya 4.				
3-4	<p>Theeletša le go ahlaahla setšweletšwa sa ditaelo, mohl. ditaelo tša go dira sekepe sa pampiri/mpho/thoyi bj.bj</p> <p>Mešongwana ya matsenyagae: go dira dikakanyo</p> <p>Morutiši o bala ditaelo a šomiša mokgwa wa go bala ka go šielana</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoga diponagalo tša setšweletšwa sa ditaelo Swayaswaya go ditaelo Laetša kwešišo ya ditaelo ka go botšiša dipotšišo Gopola tshapedišo Efa kakaretšo ya ditaelo, Dira dinoutshe le go latela ditaelo tše di badilwego Swayaswaya bonnete bja ditaelo <p>Kelo ya go balela godimo</p>	<p>Bala setšweletšwa sa ditaelo mohl. motswako, ditšhupetšo</p> <p>Go balela tlhalošo</p> <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira dikakanyo o šomiša mantšu le ditšhupetšo tša dibogelwa Akanya tlhalošo ya mantšu ao a sa tlwaelegago le diswantšho <p>Maano a kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira dikakanyo ka setšweletšwa Efa tlhalošo ka setšweletšwa Sekaseka dipharologantšho tša setšweletšwa: peakanyo le melao ya setšweletšwa Beakanya ditaelo tša go hlakahlakana Šomiša mekgwanakgwana ya go bala le ya go kwešiša ya maleba: go sekana Bontšha kwešišo ya setšweletšwa le ka mo se šomago ka gona: go bala ka ntšu ka ntšu Lemoga le go hlaloša dibopego tša go fapana, tšhomišo ya polelo le morero Lemoga le go lekola retšistara ya setšweletšwa Kwešiša le go šomiša tshedimošo ka nepagalo Bapetša metswako ye mebedi ya go fapana goba ditaelo <p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Go balela boipshino:</p>	<p>Ngwala kakaretšo ya setšweletšwa sa ditaelo</p> <p>Ngwala setšweletšwa sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya ka go kwešišega Ngwala ka lenaneo ditlabakelo le ditswaki Šomiša dipukuntšu Šomiša ditaelo Hlama foreime ya go ngwala Šomiša dikafoko tša go kgokagantšha le mekgwa ya peakanyo Hlatholla tshapedišo Beakanya mantšu le mafoko <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya/pele ga go ngwala Go ngwala dingwalwakakanywa Go boeletša Go hlokola Go phošolla Go hlagiša <p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe</p> <p>Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p> <p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>	<p>Šoma ka mantšu:</p> <p>Lehlathi la mokgwa, nako le lefelo, tekatekanyo</p> <p>Šoma ka mafoko:</p> <p>Mafokofokwana</p> <p>Mafokonolo</p>

KOTARA YA 4					
BEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MALAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO	
		Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši			
5-6	<p>Theeletša le go ahlaahla sereto Morutiši o bala sereto a šomiša mोग्ग्wa wa go bala ka go šielana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae • Sekima setšweletšwa o lemoge ditematheto, morumokwano, tšweletšo ya lentšu • Theeletša sereto ka morero wo o itšego • Lemoga dikokwane tša theto • Theeletša tshedimošo gomme a dira kakaretšo ya dikgopolokgolo le go lemoga dindhla ka botlalo tše itšego • Ahlaahla ka tša leago, setho, le mehola ya setšo ditšweletšweng • Swayaswaya ka fao mehola le melaetša disepetšwago ka gona ka gare ga setšweletšwa • Ka thloko o fa dipoelo tše di lekanetšego le go agiša <p>Kelo ya go balela godimo</p>	<p>Bala sereto Mešongwana ya pele ga go bala, mohl. go dira dikakanyo go hlogo le diswantšho</p> <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwešiša tlhalošo ya khuetšo ya seka • Akanya tlhalošo ya mantšu a sa tlwaelegago le diswantšho <p>Go theeleletsa kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tsea phetho ka setšweletšwa • Botšiša dipotšišo ka setšweletšwa <p>Go ithuta dingwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swayaswaya ka tšhomišo ya poeletšomedumo, poeletšo, tshwantšhanyo, onomatopia • Bala le go iphetolela ka tsinkelo go theto • Hlatholla le go hlaloša molaetša • Bontšha kwešišo ya sereto le tswalano ya sona le bophelo bja gagwe <p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go balela godimo/go tlogela tšohle wa bala/go bala padi/ka tlhahlo/ka go šielana/ka bobedi/ka o tee</p> <p>Go balela boipshino: Padi/mmadi go balwa bonnyane metsotso ye 30 ka letšatši</p>	<p>Ngwala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša poeletšomodumo, tshwantšhišo, Onomatopoeia, tshwantšhanyo, mothofatšo, sekai • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boithamelolo • Tšweletša le go beakanya dikgopolo ka go šomiša magato a go ngwala <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša <p>Ngwala mantšu le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung ya gagwe Šomiša pukuntšu go hlabolla mopeleto le tlotlontšu</p> <p>Šomiša karata ya go bala go laola tšwelopele ya go bala</p>	<p>Šoma ka mafoko: Sediri, sedirwa</p> <p>Šoma ka mantšu: tshwantšhanyo, tshwantšhišo, mothofatšo, papišo, tlhalošo ya lentšu ka kekišo ya modumo, maswao, polelo tebanyi le polelo tharedi</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: Mantšu a ka mašakaneng</p>	
<p>KELO YA SEMMUŠO YA 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa tirišano: (10 meputso) <p>E ngwalwe pele ga molekwana</p>					
7-8	<p>Poeletšo Kelo ya bomolomo</p>				
9-10	<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO: 9 MOLEKWANA GO ARABA SETŠWELETŠWA (50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 1: Setšweletšwa sa go bala/sa go se balwe (20) 		<ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10) • Potšišo 3: Kakaretšo (5) • Potšišo 4: Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo (15) 		

MEŠONGWANA YA KELOKAGO (KELO YA GO ITHUTA)			
Mešongwana ya go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya go fapafapana ya go theeletša le go bolela 	Mešongwana ya go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo Mešongwana ya go bala ya tekatlhaloganyo Mešongwana ya dingwalwa tša mehuta ya go fapana, go mehuta e meraro ya dingwalwa ya tšeo di kgethilwego 	Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Go ngwala ditemana Ditšweletšwa tša tirišano Taodišo Go ngwala 	Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Mešongwana ya go fapana ya dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo
KREITI YA 6 SEPEDI LELEME LA TLALELETŠO LA PELE KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO KOTARA YA 4			
KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO: 7 <ul style="list-style-type: none"> Bomolomo (20) Mošongwana wo o tla tšwetšwa pele go tšwa kotareng ya boraro, gomme e tla feleletšwa le go rekhotwa kotareng ya bone	KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO: 8 <ul style="list-style-type: none"> Ditšweletšwa tša tirišano: (10) E tla ngwalwa pele ga tlhahlobo	KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 9: TLHAHLOBO YA MAFELELO A NGWAGA BOIPHETOLELO GO DINGWALWA (50) <ul style="list-style-type: none"> Potšišo 1: Ditšweletšwa tša go bala/tša go se balwe (20) Potšišo 2: Dingwalwa tša go bonwa (10) Potšišo 3: Kakaretšo (5) Potšišo 4: Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo (15) 	

MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO	
GARE GA NGWAGA	TLHAHLOBO
KELO YA THEWA SEKOLONG (KTS)	MOLEKO
6 Mešomo ya kelo ya semmušo 1 Bomolomo (go balela godimo – Semestere sa pele) 3 No ngwala ditšweletša 1 Mošomo wa go iphetolela go dingwalo 1 Moleko wa Phupu	1 Bomolomo – Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (Semestere 2) 1 Setšweletšwa sa tirišano 1 Tlhahlobo ya mefealelo a ngwaga